

Mmofra Twerε Kronkron  
de reba



ɔheneba no  
Beye  
Odwanhwefoɔ



Ọtwerεfoo: Edward Hughes

Deε ọyεε mfonini ahodoo: M. Maillot; Lazarus  
Alastair Paterson

Ọsamufoo: E. Frischbutter; Sarah S.

Nkyerεaseeni: Kwasi Adomako

Deε ọtotoo ho nneεma: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2022 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan sε  
wotwe anaase wotintim saa ayεεm yi bi.



Da bi, Mose hunuu Misraimni bi se  
orebo Hebrini akooa bi. Ewom se  
Mose nyiniie na wotetee  
no se oheneba wo Farao  
ahemfie des, na ono  
nso ye Hebrini. Na  
etwa se oboa  
akooa no.



ᾠηωηωεε ἡὼ ἡυυυ σε οβιαρα νηωε ἡὼ νο,  
Mose to ἡυεε ἀκοα νο σοδιφοῶ νο σο. Ντῶκωα  
α ετοαα σο νο ἀκυι νο, Mose κυμμ Misraimni  
νο. Ντεμ ἀρα να ὀσιεε νο.



Adee kyee no, Mose hunuu Hebrifoɔ baanu se  
woreko. Ɔye se anka ɔbema wɔagyae. Ɔbaako kaa  
se, “Wobekum me te sɛdeɛ wokumm Misraimni no  
anaa?” Mose suroe. Obiara ate nnora asem. Na  
Farao nim. Na etwa se Mose dwane. Ɔkɔ kuro a  
wɔfre ho Midian.



Bere a Mose regye n'ahome wɔ abura bi ho no,  
Midian sofo panin mma mmaa baason no behyehyee  
won ahina mama se wode rekɔgugu won papa  
ayemma no so.



Nnwanhwεfoo afoforo Pεε Σε anka wεberia won asi  
nkyεn. Mose boo mmaa yi ho ban na εboaa won.



Reuel a ɔye mmaayewa  
no papa no kasaa dennen  
se, “Moaba fie ntem!”  
Mmaayewa no kyerekyere  
de ama no aba saa no  
mu kyere no no, ɔkaa se,  
“Momfa aberante no  
mmra ha.” Mose  
kotenaa Reuel a

na wɔsan frɛ no Yetro  
nkyɛn. Akyire yi,  
Mose waree Reuel  
babaa panin.





Faraon so wuu wo Misraim. Na Onyakopon nkoa, Hebrifoo no da so ye nkoa. Sɛdeɛ wɔsii apini wo won bre mu pa ara no! Mpaɛɛ a wɔbɔɛ pa ara


ɛ wɔrehwehwe  
Onyankopon ho  
mmaa! Onyankopon  
tieɛ won mpaɛbo.




Na Mose nnim, nanso na Onyankopon  
abo ne tirim po se obefa ne so aboa  
Hebrifo a wowo nkoasom mu  
no. Mfirinhyia aduanan nie  
na Mose firii Misraim. Na oye  
odwanhwefo ma Reuel nnwan.  
Nanso ebeye se na wafe ne  
nkurofo a wowo Misraim no.



Da bi, Mose hunuu wura bi a  
ερεhye wo ne nkyen. Nanso na  
ogya no nhye wura no. Mose yεε  
σε οβεhwε δεε nti a aba saa.




Mose bɛnɛɛ hɔ no, Onyankopɔn frɛɛ no firii wura no mu. “Mose!” Mose kaa sɛ, “Menie.” Onyankopɔn see no sɛ, “Ɛmmɛm ha pii. Yi wo mpaboa, ɛfiri sɛ beaɛɛ a wogyina no yɛ asase kronkron.”



Onyankopɔn kaa sɛ, “Mɛsoma wo wo Farao  
ho ma wɔakɔyi me nkurofoɔ afiri Misraim.”  
Nanso na Mose suro sɛ ɔbɛkɔ.



Enna Onyankopɔn kyereɛ Mose ne tumi keɛɛe  
no. Ɔdaneɛ Mose poma no ɔwɔ.



Bere a Mose sɔɔ ɔwɔ no dua pagyaa no no esane danee poma bio. Onyankopɔn maa no nsɛnkyerɛnne foforo.



Ɔhyɛ no sɛ, “Fa wo nsa to wo koko so.” Mose yɛ  
saa. Kwata duraa ne nsa ho fitaa.






Βερε α ουεε bio no, ne nsa no nyaa ayaresa.



Mose kɔɔ so gyee kyim. ɔka kyereɛ Onyankopɔn sɛ,  
“Mentumi nkasa yie.” Onyankopɔn bo fuiɛ. “ɔka  
kyereɛ no sɛ, Mema wo nua Aaron aka deɛ wobɛka  
akyere no no.”



Mose sane kɔɔ Yetro nkɛn, kɔboaboaa  
ne nneɛma aɔo siim se ɔreko Misraim.



Onyankopɔn dii Mose nua Aaron anim ma no kɔhyiaa Mose wɔ mmepɔ no so. Mose kaa Onyankopɔn tirimupɔ sɛ ɔbɛma Hebrifoɔ ade wɔn ho afiri Misraimfoɔ no nsem no. Wɔn baanu no bɔɔ mu de asem no kɔtoɔ Misraim akannifoɔ no anim. Bɛɛ a Mose kyerɛɛ wɔn nsenkyerɛnne ahodoɔ no kyerɛɛ Hebri akannifoɔ no, wɔhunuu sɛ Onyankopɔn bɛboɔ wɔn. Wɔbɔɔ mu bɔɔ wɔn muu sɛ wɔ ɔsɔrɛɛ mu.



Mose ne Aaron kɔɔ Farao ho  
akokoɔduro mu. Wɔka kyereɛ no se,  
“Onyankopɔn se, Momma me nkurofoɔ  
no nko.”



Farao yii ano se, “Memma Israel  
nko.” Ontie Onyankopon asem. Gye  
se Onyankopon nam Ne tumi kese se so  
sesa Farao  
adwene.



Ḑheneba no Beye Odwanhwefo

Ayeseḡ a efiri Onyankopɔn asem,  
Twere Kronkron no mu,

WO

Exodus 2-5

"Wo nseḡ ano ma hann."

Nnwom 119:130



Awieeε





Saa Twerε Kronkron mu ayεεεm yi kasa fa yεn Nyankopon  
Nwanwafoε a εboε yεn na εpe se yεhunu No no ho kyere yεn.

Onyankopon nim se yεaye nneεma bone pii, δεε Ofre no bone no.  
Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopon εo wo pa ara nti  
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no βεwu wε asennua no  
so gyee wo bone ho asotweε. εna Yesu εore βεyεε Oteasefoε bio  
βεsene kεε Osoro Aheman mu! Σε wogyε Yesu di na wosre no se  
Omfa wo bone nkyε wo a, Oβεyε. Afei Oβεba abεtena wo mu ama  
wo ne No atena afeboε.

Se wogyε di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:  
Me Dεfo Yesu, Megyε di se woyε Onyankopon, na wobeyεε onipa  
wu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra  
m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεδεε εβεyε a menya εbra  
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo akε afeboε. Boa me na  
menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopon nni  
nkεmmε da biara! Yohane 3:16

